

t68_bcialg_1 (TMSD- hqJVUP9kARVD3sbk6kYVhKwMfmreYYk)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v19_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_bcialg_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_bcialg_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ & X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))) \Rightarrow \\ & ((v19_bcialg_1 X0) \Leftrightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow ((k2_bcialg_1 X0 X1 = k4_struct_0 X0) \Rightarrow (X1 = k4_struct_0 X0)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)) \wedge \\ & (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (m1_subset_1 (k2_bcialg_1 \\ & X0 X1) (u1_struct_0 X0)) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)) \Rightarrow ((v5_bcialg_1 \\ & X0) \Leftrightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k1_bcialg_1 \\ & X0 X1 X1 = k4_struct_0 X0))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k2_bcialg_1 X0 X1 = k1_bcialg_1 \\ & X0 (k4_struct_0 X0) X1)) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ & X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))) \Rightarrow \\ & ((v19_bcialg_1 X0) \Leftrightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k1_bcialg_1 \\ & X0 X1 (k1_bcialg_1 X0 X1 X2) = X2)))) \end{aligned} \quad (5)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ & X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))) \Rightarrow \\ & ((v19_bcialg_1 X0) \Leftrightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\ & (m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((k1_bcialg_1 X0 X1 X2 = k1_bcialg_1 \\ & X0 X1 X3) \Rightarrow (X2 = X3)))))) \end{aligned}$$